

2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI: KEREITI YA 12 (KOTARA YA 1)

KOTARA YA 1	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10	BEKE YA 11
SLKT DIHLOOHO	Ho mamela le ho bua Ho bala le ho boha Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	Ho bala le ho boha Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	Ho mamela le ho bua Ho ngola le ho nehelana Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	Ho bala le ho boha Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	Ho mamela le ho bua Ho ngola le ho nehelana	Ho bala le ho boha Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	Ho mamela le ho bua Ho ngola le ho nehelana	Ho bala le ho boha Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	Ho mamela le ho bua Ho ngola le ho nehelana	Ho bala le ho boha Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	Ho bala le ho boha Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo
DIHLOOHO/ BOKGONI LE MAKGABANE	<p>Ho bua le ho mamela Ho itsebisa ha baithut.</p> <p>Matlafatso ya mosebetsi wa Kereiti ya 11</p> <p>Dingolwa Tekanyetso ya motheo e etswang ke baithuti</p> <p>Makgetha a ditema tsa dingolwa (mofuta o le mong): Pale/terama/pale kgutshwe/dithothokiso</p> <p>Tekanyetso ya motheo e etswang ke baithuti</p> <p>Puisano Tekanyetso ya motheo e etswang ke baithuti</p>	<p>Ho bala le ho boha Kgutsufatso Ho bala ka botebo hwa ditema tse kgutshwane sebakeng sa kgutsufatso le ho nka dinoutsu</p> <p>Tema ya tlhahisoleding (mohlala: tema ya thaloso)</p> <p>Kgutsufatso e bonolo ya dintlha tse bohlokwa, ho hlalisa ntlha le mohopolo, ho bala/ho boha ka bolokolohi/ tlhahiso ya porojeke ya ho bala</p> <p>Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo Dibopeho tsa dipolelo (moetsi- ketso-moetsuwa), mahlalosi, tshebediso ya lekgathe lejwale Tlotlontswe ho tswa ditemeng tse badilweng</p>	<p>Ho mamela le ho bua Ho mamela sebakeng sa tlhahisoleding le kutlwisiso: Ho ruta makgetha a ho mamela sebakeng sa tlhahisoleding le kutlwisiso</p> <p>Mosebetsi: Ho mamela</p> <p>Ho ngola le ho nehelana Ho boeletsa Moqoqo wa thaloso/ phetelo</p> <p>Ho kenyellelsa dihlooho tsa ditshwantsho</p> <p>Tsepamisa mohopolo ho: Mokgwa wa ho ngola:</p> <p>Ho rala mokgwaritso, ho lekola hape, ho hlaola diphoso le ho nehelana</p> <p>Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo</p>	<p>Ho bala le ho boha Ho balla kutlwisiso: Kgodiso ya tlotlontswe le tshebediso ya puo</p> <p>Dingolwa Mofuta o le mong: Pale/terama/palekgu tshwe/dithothokiso</p> <p>Tlhahiso ya dingolwa</p> <p>Tebisa maikutlo ho makgetha le puisano ya tshebediso a ona</p> <p>Ho bala le ho buisana ka sengolwa</p> <p>Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo Hlahisa maikutlo: Kgethi le mahlalosi (poeletso)</p> <p>Tlotlontswe: Popeho ya kgethi le mahlalosi</p>	<p>Ho mamela le ho bua</p> <p>Ho mamela ka kutlwisiso (tekanyetso ya semmuso)</p> <p>Ho ngola le ho nehelana Tema e telele ya kgokahano: Ho ngola raporoto e kgutshwane</p> <p>Tsepamisa mohopolo ho: Tsela ya ho ngola:</p> <p>Ho rala, mokgwaritso, ho sheba hape, ho ntsha diphoso, ho nehelana</p> <p>Popeho le melao ya puo (sheba 3.3)</p>	<p>Ho bala le ho boha Ho bala ka botebo ha ditema tse kgutshwane tse ngolletsweng ho ballwa kutlwisiso boemong ba lentse: Ditema tse bohawang</p> <p>Ruta tlotlontswe e bontshang maikutlo le ho fana ka raporoto</p> <p>Tema e bontshang maikutlo/ mohopolo</p> <p>Bontsha le ho hlalosa maikutlo/mohopolo wa mongodi</p> <p>Hlalosa maikutlo/mohopolo wa hao</p> <p>Tema ena e ka tsamaellana le mookotaba wa tema e sebediseditsweng ho mamela</p> <p>Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo Matshwao a puommui le puopehelo</p> <p>Boetsi le boetsuwa</p> <p>Mohokedi Tlotlontswe: E sebedisitsweng temeng e badilweng</p> <p>Poeletso ya kwahollo puo ho sebediswa dingolwa tsa baithuti</p>	<p>Ho mamela le ho bua Ho bua hoo e seng ha semmuso: Puisano, makgetha a sengolwa se ithutilweng</p> <p>Ho ngola le ho nehelana</p> <p>Poeletso Ho boeletsa moqoqo wa thaloso/phetelo</p> <p>Ho kenyellelsa dihlooho tsa ditshwantsho</p> <p>Ditema tse kgutshwane tsa khokahano: SMS le karete ya memo</p> <p>Tsepamisa mohopolo ho: Mokgwa ya ho ngola:</p> <p>Ho rala mokgwaritso, ho lekola hape, ho hlaola diphoso le ho nehelana</p>	<p>Ho bala le ho boha Kgutsufatso Ho bala ka botebo hwa ditema tse kgutshwane sebakeng sa kgutsufatso le ho nka dinoutsu</p> <p>Dingolwa (mofuta o le MONG): Pale/terama/ Palekgutshwe/dithot hokiso</p> <p>Latella kgolo ya baphetwa ho palekgutshwe /padi/terama/Puisano ka makgetha a thothokiso</p> <p>Ho bala sengolwa sebakeng sa kananelo le kutlwisiso</p> <p>Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo Matshwao a puo</p> <p>Mmui le puopehelo</p> <p>Mabitso</p> <p>Maemedi</p> <p>Poeletso ya kwahollo puo ho sebediswa dingolwa tsa baithuti.</p> <p>Tlotlontswe e tshhebetsong</p>	<p>Ho mamela le ho bua Ho mamela sebakeng sa kananelo: Ho mamela ditema tse fapakaneng mohl. pina/mantswe a pina</p> <p>Puisano</p> <p>KAPA</p> <p>ho pheta moqoqo: Porojeke ya ho bala e ntshetswang pele</p> <p>Ho ngola le ho nehelana Tema ya kgokahano e kgutshwane: Folayara/phousetara mohl. ho nyolla mokotla wa ditjhelete</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho tsela ya ho ngola: Moralo/mokgwaritso</p> <p>Poeletso</p> <p>Ho ntsha diphoso</p> <p>Ho nehelana</p> <p>Popeho le melao ya puo (sheba 3.3)</p>	<p>Ho bala le Ho boha Poeletso</p> <p>Tema ya sengolwa: (E LE NNGWE ya tsena:</p> <p>Terama/palekgutsh we/dithothokiso/ padi) Ho hlaliswa ha makgetha a dingolwa</p> <p>Latela ntshetsopele ya mophetwa palekgutshweng/ho buisana ka makgetha a thothokiso</p>	<p>Ho bala le Ho boha Poeletso</p> <p>Tema ya sengolwa: (E LE NNGWE ya tsena:</p> <p>Terama/palekgutsh we/dithothokiso/ padi) Ho hlaliswa ha makgetha a dingolwa</p> <p>Latela ntshetsopele ya mophetwa palekgutshweng/ho buisana ka makgetha a thothokiso</p>

KOTARA YA 1	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10	BEKE YA 11	
TSEBO E HLOKAHALANG	Ho mamela le ho bua Tsebo ya ho bala makgetha a ditema tsa dingolwa Tsebo ya tshebediso ya puo	Bokgoni ba ho kgutsufatso Tsebo ya melao le popeho ya puo	Bokgoni ba ho mamela le ho bua Tsebo ya moqoqo Tlhaloso	Bokgoni ba ho balla kutlwisiso Bokgoni ba ho bala le ho ananela dingolwa Tsebo ya melao le popeho ya puo	Bokgoni ba ho bua le ho nehelana Tsebo ya ho ngola raporoto/pehelo/tlale ho	Bokgoni ba ho bala Tsebo ya ho bala le ho boha ditema tse bohawang Tsebo ya popeho le melao ya puo	Bokgoni ba ho bua le ho mamela Bokgoni ba ho ngola moqoqo	Bokgoni ba ho balla kgutsufatso Bokgoni ba ho bala le ho ananela dingolwa Tsebo ya melao le popeho ya puo	Bokgoni ba ho mamela le ho bua Tsebo ya ho ngola pousetara/ folayara	Bokgoni ba ho bala	Bokgoni ba ho bala	
DITLATSETSA THUTO (KANTLE HO DIBUKA (HO MATLAFATSA THUTO))	Seletswa sa ditshwantsho pono Dimakasine Dikoranta	Bukantswe Dimakasine Dikoranta	Seletswa sa ditshwantsho pono	Bukantswe Dimakasine Dikoranta					Diphousetara Difolayara Dikoranta	Diforomo tsa kopo Dimakasine Dikoranta		
TEKANYETSO	TEKANYETSO E SENG YA SEMMUSO: POELETSO	Tlhahiso ya moithuti mmoho Tekanyetso ya motheo e etswang ke baithuti ka ditema tsa dingolwa Tekanyetso ya motheo e etswang ke baithuti ka dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	Ho ngola kgutsufatso Mosebetsi wa poeletso ya melao le popeho ya puo	Mosebetsi ya ho mamella kutlwisiso Ho ngola moqoqo tihaloso	Mosebetsi wa ho balla kutlwisiso Mosebetsi wa dingolwa Poeletso ya melao le popeho ya puo	Ho mamela ka kutlwisiso Ho ngola raporoto/pehelo/tlaleho	Mosebetsi wa ho bala Poeletso ya ditema tse bohawang: Puo e le tshebetsong Poeletso ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	Puisano Ho ngola moqoqo	Mosebetsi wa ho ngola kgutsufatso Mosebetsi wa dingolwa Poeletso ya popeho le melao ya puo	Mosebetsi wa ho mamela/pheta pale Ho rala pousetara/folayara	Poeletso ya dingolwa	Poeletso ya dingolwa
	TEKANYETSO YA SEMMUSO					MOSEBETSI WA 1 (25) Molomo: Ho mamela (45 metsotso)		MOSEBETSI WA 2 (40) Ho ngola: Moqoqo Phetelo/tlhaloso (1 hora)				Mosebetsi 3 (40) Teko ya dingolwa: Dipotso tse kgutshwane

2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI: KEREITI YA 12 (KOTARA YA 2)

KOTARA YA 2	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10	BEKE YA 11
SKLT DIHLOOHO	Ho mamela le ho bua Ho ngola le ho nehelana	Ho bala le ho boha Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	Ho mamela le ho bua Ho ngola le ho nehelana	Ho bala le ho boha Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	Ho mamela le ho bua Ho ngola le ho nehelana	Ho bala le ho boha Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	Ho mamela le ho bua Ho ngola le ho nehelana	Ho bala le ho boha Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	Ho mamela le ho bua Ho ngola le ho nehelana	Ho bala le ho boha Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo	Ho mamela le ho bua Ho ngola le ho nehelana
DIHLOOHO/BOKGON I LE MAKGABANE	Ho mamela le ho bua Ho bua hoo e seng ha semmuso: Ho fana ka ditaelo kapa ditshupiso (mohl. tsela ya bese) ka dihlopha kapa ka bo mong Ho ngola le ho nehelana Tema e kgutshwane ya kgokahano: Ngola ditaelo kapa ditshupiso mohl. ho fihla sebakeng se itseng o sebedisa bese Tsepamisa maikutlo ho: Tsela ya ho ngola Ho rala Mokgwaritso Poeletso Ho hlaola diphoso Ho nehelana Popeho le melao ya puo (sheba 3.3)	Ho bala le ho boha Ho bala ho tebileng ha tema e kgutswane e ngolletsweng kutlwisiso boemong ba polelo le seratswana: Bala mehlala ya ditaelo kapa ditshupiso Dingolwa (Mofuta o le MONG): Pale/terama/palekgu tshwe/dithothokiso Ho bala tema sebakeng sa kananelo le kutlwisiso Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo Makopanyi Maemedi Mahokedi a bontshang lebeka (mohl. hoba, ka lebaka le, hobane le nako (mohl. kamora, pele) Poeletso ya kgethi Tlotlontswe tshebetsong	Ho mamela le ho bua Puo e hlophisitsweng Buisa na le baithuti ka makgetha a puo e hlophisitsweng Ho bua ho hlophisitsweng Ho ngola le ho nehelana Tema e telele ya kgokahano: Ngola puo Tsepamisa maikutlo ho: Tsela ya tshebetso: Ho rala Mokgwaritso Poeletso Ho hlaola diphoso Ho nehelana Popeho le melao ya puo (sheba 3.3)	Bo bala le ho boha Ho balla kutlwisiso: Kgodiso ya tlotlontswe mohl. ho hlahisa le ho buisana ka kwahollopuo mohl. makgathe, kgethi Dingolwa (Mofuta o le MONG): Pale/terama/palekgu tswane/dithothokiso Ho bala tema sebakeng sa kananelo le kutlwisiso Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo Poeletso ya popeho le melao ya puo Temoho e hlokolosi ya tshebediso ya puo Makgethi Mosebetsi wa bukantswe Poeletso ya kwahollo puo Ho sebediswa dingolwa tsa baithuti Tlotlontswe tshebetsong	Ho mamela le ho bua Puo e hlophisitsweng (tekanyetso ya semmuso) Ho ngola le ho nehelana Tema e kgutshwane ya kgokahano: Ngola papatso/imeili Tsepamisa maikutlo ho: Tsela ya ho ngola: Ho rala, mokgwaritso, poeletso, ho ntsha diphoso, ho nehelana Popeho le melao ya puo (sheba 3.3)	Ho bala le ho boha Ho bala sebakeng sa kutlwisiso: Ho bala le ho hlalosa makgetha a mohl. ditema tse bohawang: dikhathunu/dikhomiki /dividio tsa dikhomiki Dingolwa (Mofuta o le MONG): Pale/terama/ palekgutswane/ dithothokiso Ho bala tema sebakeng sa kananelo le kutlwisiso Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo Poeletso ya popeho le melao ya puo Temoho e hlokolosi ya tshebediso ya puo Popeho le melao ya dikapolelo le dipolelo Mmui le puopehelo Poeletso ya kwahollo puo ho ipapisitwe le dingolwa tsa baithuti Tlotlontswe tshebetsong	Ho mamela le ho bua Puisano (tekanyetso ya semmuso) Ho ngola le ho nehelana Tema ya kgokahano e kgutswane/e telele: Sebedisa dingolwa e le motheo wa ho ngola bukatsatsi kapa lengolo la semmuso Tsepamisa maikutlo ho: Tsela ya ho ngola Ho rala Mokgwaritso Poeletso Ho hlaola diphoso Ho nehelana Popeho ya tema le makgetha a puo (sheba 3.3)	Ho bala le ho boha Ho balla kutlwisiso: Kgodiso ya tlotlontswe le tshebediso ya puo dingolweng Dingolwa (Mofuta o le MONG): Pale/terama/ palekgutshwe/dithothokiso Ho bala sengolwa sebakeng sa kananelo le kutlwisiso Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo Poeletso ya melao le dibopeho tsa puo Temoho e hlokolosi ya tshebediso ya puo Ho hlwaya le ho matlafatsa melao le dibopeho tse fapakaneng tsa puo Tlotlontswe tshebetsong	Ho mamela le ho bua Ho balla hodimo ka maikemisetsa: Ho balla hodimo o tebisitse maikutlo hodima boikutlwahatso, qapo diso le sehalo, mohl. lengolo la semmuso le ngotsweng ke wena, baithuti ba bang kapa batho ba bang Ho ngola le ho nehelana Tema ya kgokahano e telele Ngola lengolo la semmuso/kopo/tietle bo matshidiso/memo/dit ebobo/tebohelo Tebisa maikutlo ho: Tsela ya ho ngola, ho rala, mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso le ho nehelana Tema ya popeho le makgetha a puo (sheba 3.3)	Ho bala le ho boha Ho bala/boha ho ekeditsweng ka bolokolohi: Ho balla kananelo: Ho bala mehlala ya mangolo a semmuso kapa dingolwa Dingolwa Ho bala dingolwa sebakeng sa kananelo le kutlwisiso Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo Poeletso ya dibopeho le melao ya puo Temoho e hlokolosi ya tshebediso ya puo Kgokahano ya moetsi, moetsua, ketso, sehlakisi, kgethi, leamanyi Tatellano ya mantsewe Tlotlontswe tshebetsong	Ho bala le ho bua Dingolwa (sengolwa se le seng) Nobele/terama/palek gutshwe/ dithothokiso Poeletso Kwahollo ya puo le tshebediso
TSEBO E HLOKAHALANG	Bokgoni ba ho mamela le ho bua Bokgoni ba ho ngola le ho nehelana Tsebo ya ditaelo le ditshupiso	Bokgoni ba ho bala le ho boha Tsebo ya popeho le melao ya puo	Bokgoni ba ho bua le ho nehelana Bokgoni ba ho ngola puo	Bokgoni ba ho bala le ho boha Bokgoni ba ho balla tshekatsheko ya sengolwa Tsebo ya popeho le melao ya puo	Bokgoni ba ho bua Bokgoni ba ho ngola le ho nehelana: Tsebo ya papatso/imeili	Ho balla kutlwisiso mohl. Tema tse bohawang Bokgoni ba ho bala le ho sekaseka tema Tsebo ya popeho le melao ya puo	Tsebo ya makgetha a bonketsisane Bokgoni ba ho ngola buka tsatsi	Ho balla kutlwisiso Bokgoni bah o bala le ho sekaseka sengolwa Tsebo ya popeho le melao ya puo	Tsebo le bokgoni ba ho balla hodimo Bokgoni ba ho ngola mangolo a semmuso	Bokgoni ba ho bala le ho sekaseka sengolwa Tsebo ya melao le popeho ya puo	Tsebo ya ho mamela le ho nehelana Tsebo ya ho ngola tema e kgutshwane ya kgokahano

KOTARA YA 2		BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10	BEKE YA 11
TEKANYETSO	TEKANYETSO E SENG YA SEMMUSO:	Fana ka ditaelo le ditshupiso Ngola ditaelo le ditshupiso	Mosebetsi wa ho bala Poeletso ya makgetha le melao ya puo	Ho nehelana ka puo e hlophisitsweng Ngola puo	Mosebetsi wa tema ya ho balla kutlwisiso Mosebetsi wa dingolwa Poeletso ya popeho le melao ya puo	Ngola papatso/imeili	Ho balla kutlwisiso mohl. tema ya ho bohuwa Mosebetsi wa dingolwa Poeletso ya popeho le melao ya puo	Bonketsisane Ngola bukatsatsi	Mosebetsi wa ho balla kutlwisiso Mosebetsi wa dingolwa Poeletso ya popeho le melao ya puo	Mosebetsi wa ho balla hodimo ho hlophisitsweng Ho ngola lengolo la semmuso	Mosebetsi wa ho bala .Mosebetsi wa dingolwa exercise Poeletso ya popeho le melao ya puo	Mosebetsi wa ho mamella kutlwisiso Puisano Poeletso ya makgetha a ho nglola tema e kgutswane Mohl. imeile
	SBA TEKANYETSO YA SEMMUSO					MOSEBETSI WA 4 (25) Mosebetsi wa molomo: Puo e hlophisitsweng (1-2 metsotso moithuti ka mong)		MOSEBETSI WA 5 (25) Mosebetsi wa molomo: Puisano (10-30 metsotso sehlotshwana/phapusi)				

2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI: KEREITI YA 12 (KOTARA YA 3)

KOTARA YA 3	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9-11
SLKT DIHLOOHO	Ho mamela le ho bua Ho ngola le ho nehelana	Ho bala le ho boha Popeho le melao ya puo	Ho mamela le ho bua Ho ngola le ho nehelana	Ho bala le ho boha Popeho le melao ya puo	Ho mamela le ho bua Ho ngola le ho nehelana	Ho bala le ho boha Popeho le melao ya puo	Ho mamela le ho bua Ho ngola le ho nehelana	Ho bala le ho boha Popeho le melao ya puo	MOSEBETSI WA 9 (200 matswao) HLAHLOBO YA SEKA MAKGAOLAKGANG Pampiri ya 1: Puo tshebetsong (80 matshwao) (2 dihora) Pampiri ya 2: Dingolwa (40 matshwao) (1½ dihora) Pampiri ya 3: Ho ngola (80 matshwao) (2½ dihora)
DIHLOOHO/BOKGONI LE MAKGABANE	Ho mamela le ho bua Ho balla hodimo ho itokiseditsweng ka mabaka: mohl. tema ya puisano e kgethilweng Ho ngola le ho nehelana Tema e telele ya kgokahano: Tjhebobotjha (mohl. buka, filimi) Tebisa maikutlo ho: Tsela ya ho ngola Ho rala Mokgwaritso Poeletso Ho ntsha diphoso Ho nehelana Tema ya popeho le melao ya puo (sheba 3.3)	Ho bala le ho boha Ho balla kutlwisiso: Kgodiso ya tlotlontswe le tshebediso ya puo Tema ya sengolwa Tema ya sengolwa (Mofuta o le MONG): Pale/terama/ palekgutshwe/ dithothokiso Ho bala tema sebakeng sa kananelo le kutlwisiso Ho ngola kgutsufatso Ho ngola di noutsu ka dipolelo tse felletseng Ho ngola kgutsufatso: Kgutsufatso ya tema ka dintlha Tsepamisa mohopolo ho: Tsela ya ho ngola: Ho rala Mokgwaritso Poeletso Ho ntsha diphoso Ho nehelana Popeho, melao le tshebediso ya puo Poeletso ya popeho le melao ya puo Temoho e hlokolosi ya tshebediso ya puo Matlafatso ya tshebediso ya puo: Polelo ya sehlooho le tse tlatsetsang Makgathe Mahokedi Tlotlontswe tshebetsong	Ho mamela lo ho bua Ho mamela hoo e seng ha semmuso: Puisano hodima tema ya sengolwa Ho ngola le ho nehelana Poeletso ya moqoqo wa phetelo/o hialosang Ho kenyelletswa moqoqo wa ditshantsho Tebisa maikutlo ho: Tsela ya ho ngola Ho rala, mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, ho nehelana Tema ya popeho, melao le tshebediso ya puo (sheba 3.3)	Ho bala le ho boha Ho balla kutlwisiso: Kgodiso ya tlotlontswe le tshebediso ya puo Tema ya sengolwa (Sengolwa se le SENG): Pale/terama/ palekgutshwe/ dithothokiso Ho balla kananelo le kutlwisiso Popeho le melao ya puo Poeletso ya melao le popeho ya puo Temoho e hlokolosi ya tshebediso ya puo Sehalo, lentswe, tshebediso ya maetsi le mahokedi Tlotlontswe tshebetsong	Ho mamela le ho bua Ho mamella kananelo: Ho mamela terama seyalemoyeng/puo e hatsetsweng/bonketsisane /ho bala tshwantshiso Ho bua hoo e seng ha semmuso: Puisano ka dihlopha, mohl. ho hlahisa maikutlo hodima tema e mametsweng Ho ngola le nehelano Tema e kgutswane ya kgokahano: Ho ngola karete ya memo Tebisa maikutlo ho: Tsela ya ho ngola Ho rala MokgwaritsoPoeletso Ho hlaola diphoso Ho nehelana Tema ya popeho le melao ya puo (sheba 3.3)	Ho bala le ho boha Tema ya sengolwa (Mofuta o le MONG): Pale/terama/palekgutshwe/ dithothokiso Ho bala tema sebakeng sa kananelo le kutlwisiso Ho bala/ho boha ho ekeditsweng ka bolokolohi Tema ya matlafatso mohl. toro, tema e sa kgoleheng Melao le popeho ya puo Poeletso ya popeho le melao ya puo Temoho e hlokolosi ya tshebediso ya puo Mabitso Bonngwe le bongata Dipotso Tatolano Poeletso ya kwahollo ya puo le tlotlontswe ho sebediswa dingolwa tsa baithuti tse hodima tema tse badilweng	POELETSO Boitwaetso ba tlhahlobo – Tema tse bohawang (dipapatso le dikhathunu) Ho mamela le ho bua Ho bua hoo e seng ha semmuso: Puisano e hodima tema ya sengolwa Ho ngola le ho nehelana Poeletso ho ditema tsa kgokahano: Lengolo la setswalle Tebisa maikutlo ho: Tsela ya tshebetsong Ho rala Mokgwaritso Poeletso Ho hlaola diphoso Ho nehelana Tema ya popeho le melao ya puo (sheba 3.3) Poeletso ya kwahollo ya puo ho sebediswa dingolwa tsa baithuti le tshebetsong ya bona hlahlobong ya bohareng ba selemo	POELETSO Boitwaetso ba tlhahlobo Ho bala le ho boha Ho bala ho ekeditsweng ha ditema tsa kutlwisiso tse kgutshwane boemong ba polelo le seratswana: Ho sebediswe dipampiri tsa dihlahlobo tse fetileng ho boelets ba boithuto ba ditema le mekgwa ya ho bala e le ho itokisetsa dihlahlobo tsa makgaolakang Popeho le melao ya puo Poeletso ya melao le popeho ya puo Temoho e hlokolosi ya tshebediso ya puo Tshebediso ya dipampiri tsa dihlahlobo tse fetileng ho itokisetsa dihlahlobo tsa makgaolakang	
TSEBO E HLOKAHALANG	Bokgoni ba ho bala Bokgoni ba ho ngola le ho nehelana	Bokgoni ba ho bala le ho boha Bokgoni ba ho bala le ho sekaseka tema Tsebo ya melao le popeho ya puo	Bokgoni ba ho mamela le ho bua Bokgoni ba ho ngola le ho nehelana	Bokgoni ba ho bala le ho boha Bokgoni ba ho bala le ho sekaseka tema Tsebo ya popeho le melao ya puo	Bokgoni ba ho mamela le ho nehelana Bokgoni ba ho ngola karete ya memo	Bokgoni ba ho bala le ho sekaseka tema ya sengolwa Bokgoni ba ho bala le ho boha Tsebo ya popeho le melao ya puo	Bokgoni ba ho mamela le ho nehelana Bokgoni ba ho ngola tema tsa kgokahano	Ho balla kutlwisiso Tsebo ya popeho le melao ya puo	

KOTARA YA 3		BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9-11
DITHUSA THUTO (DISEBEDISWA TSE DING (E SENG DIBUKA TSA HO RUTA) HO MATLAFATSA HO ITHUTA								Bukana ya mawa a dihlahlobo Mawa a ho atleha dihlahlobong Dipampiri tsa dihlahlobo tse fetileng	Bukana ya mawa a dihlahlobo Mawa a ho atleha dihlahlobong Dipampiri tsa dihlahlobo tse fetileng	
TEKANYETSO	TEKANYETSO E SENG YA SEMMUSO: POELETSO	Ho balla hodimo Ho ngola tekolobotjha	Ho bala tema sebakeng sa kutlwisiso Mosebetsi wa sengolwa Poeletso ya popeho le melao ya puo	Puisano Ho ngola lengolo la semmuso	Ho balla tema kutlwisiso Mosebetsi wa sengolwa Poeletso ya popeho le melao ya puo	Mosebetsi wa ho mamela Ho bua ho eseng ha semmuso Ho ngola karete ya memo	Mosebetsi wa sengolwa Mosebetsi wa ho bala Poeletso ya melao le popeho ya puo	Puisano Poeletso ya tema tsa kgokahano	Mosebetsi wa ho bala Poeletso ya popeho le melao ya puo	
	SBA TEKANYETSO YA SEMMUSO			MOSEBETSI WA 7 (25) Molomo: Ho balla hodimo ho hlophisitsweng (1-2 metsotso moithuti ka mong)						MOSEBETSI WA 8 (200) TLHAHLOBO YA SEKA MAKGAOLAKGANG

2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI: KEREITI YA 12 (KOTARA YA 4)

KOTARA YA 4		BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 7-10
SLKT DIHLOOHO		Ho bala le ho boha Melao le popeho ya puo	Ho mamela le ho bua Ho ngola le ho nehelana	Ho bala le ho boha Melao le popeho ya puo	Hlahlobo ya makgaolakang (300 matshwao) Pampiri ya 1: Puo tshebetsong (80 matshwao) (2 dihora) Pampiri ya 2: Dingolwa (40 matshwao) (1.5 hora) Pampiri ya 3: Ho ngola (80 matshwao) (2.5 dihora) Pampiri ya 4: Molomo (100 matshwao)
DIHLOOHO/BOKGONI LE MAKGABANE		Ho bala le ho boha Ho bala ho ekeditsweng ha dingolwa tse kgutshwane sebakeng sa kutlwisiso: Ho sebediswe dipampiri tsa dihlalobo tse fetileng ho boeletsa ho ithuta dingolwa tsa semmuso le mawa a ho ithuta ho bala ho ekeditsweng ho itokisetsa dihlalobo tsa makgaolakang Popeho le melao ya puo Poeletso ya popeho le melao ya puo Temoho e hlokolosi ya tshbediso ya puo Ho sebediswe dipampiri tsa dihlalobo tse fetileng ho boeletsa puo e le ho itokisetsa hlahlobo ya makgaolakang	Ho mamela le ho bua Puo e seng ya semmuso: Puisano ya dihlopha kapa phapusi e seng ya semmuso e etswang ho itokisetsa hlahlobo ya makgaolakang Ho ngola le ho nehelana Ho sebediswe dipampiri tsa dihlalobo tse fetileng ho boeletsa makgetha a ho ngola le kgutsufatso e le ho itokisetsa dihlalobo tsa makgaolakang Tebisa maikutlo ho: Tsela ya ho ngola: Ho rala Ho kgwaritsa Poeletso Ho hlaola diphoso nehelano Tema ya popeho le melao ya puo (sheba 3.3)	Ho bala le ho boha Tema ya dingolwa Sebedisa dipampiri tsa dilemo tse fetileng ho boeletsa ho ithuta ha semmuso ha dingolwa le mawa a ho bala a ekeditsweng ho itokisetsa dihlalobo tsa makgaolakang Melao le popeho ya puo Poeletso ya melao le popeho ya puo Temoho e hlokolosi ya tshbediso ya puo Ho sebediswe dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa dihlalobo ho itokisetsa dihlalobo tsa makgaolakang	
TSEBO TSE HLOKAHALANG		Bokgoni ba ho balla kutlwisiso Tsebo ya popeho le melao ya puo	Bokgoni ba ha mamela le ho bua Tsebo ya mefuta e fapakaneng ya ho ngola le bokgoni ba ho ngola	Bokgoni ba ho bala le ho sekaseka tema Tsebo ya popeho le melao ya puo	
DITHUSA THUTO (E SENG DIBUKA TSA HO RUTA) HO MATLAFATSA HO ITHUTA		Dipampiri tsa dihlalobo tsa dilemo tse fetileng	Dipampiri tsa dihlalobo tsa dilemo tse fetileng	Dipampiri tsa dihlalobo tsa dilemo tse fetileng	
TEKANYETSO	TEKANYETSO E SENG YA SEMMUSO: POELETSO	1. Tema ya ho balla kutlwisiso 2. Poeletso ya melao le popeho ya puo	1. Poeletso ya kgutsufatso 2. Poeletso ya mefuta ya ho ngola	Poeletso ya dingolwa Poeletso ya popeho le melao ya puo	
	SBA TEKANYETSO YA SEMMUSO				